



Biltén

Broj 18, april 2012. godine



PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

USTANOVU ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKE, NAUČNO-TEHNIČKE,
KULTURNE I SPORTSKE SARADNJE IZMEĐU REPUBLIKE SRPSKE
I REPUBLIKE SRBIJE

IZDVAJAMO

PREDSJEDNIK SA POLITIKOLOZIMA
DIPLOMATSKA AKADEMIJA U BANJALUCI
AKADEMSKI SLIKAR MILIVOJE UNKOVIĆ
OPŠTINE RS: PRNJAVOR

PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE U SRBIJI

Bulevar despota Stefana 4/IV
Beograd, Srbija
Tel: 00 381 11 324 6633
Faks: 00 381 11 323 8633
E-mail: predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs



Sadržaj

U fokusu

Predsjednik Republike Srpske sa politikolozima.....	3
Diplomatska akademija u Banjaluci.....	5

Kultura

Milivoje Unković, akademski slikar	7
--	---

Projekti

Projekat rekonstrukcije i revitalizacije tvrđave Kastel	10
---	----

Predstavljamo

Klaonica PPS DOO Povelič - Srbac.....	13
---------------------------------------	----

Opštine RS

Prnjavor	15
----------------	----



U fokusu

Predsjednik Republike Srpske sa politikolozima



Stabilnost i budućnost RS, stranački pluralizam i nacionalni interes, uloga crkve u sa vremenom društvu, odnosi sa drugim entitetom i druga dva naroda, specijalne veze sa maticom, uloga Rusije, evropske i atlantske integracije, balkansko okruženje itd. - bile su sa mo neke od tema o kojima je predsjednik Dodik polovinom marta u Banjaluci vodio iscrpan razgovor sa ista-

knutim članovima akademske zajednice.

Tema je formalno glasila „Politikološko-sociološki aspekti aktuelne društveno-političke situacije u RS“, a isključivi kriterij za učešće u konsultativnim razgovorima bila je stručnost. Ali, u zanimljivoj i dinamičnoj tročasovnoj diskusiji sociolozi, politikolozi, komunikolozi, univerzitetski profesori, naučni i društveni radnici iz RS

te njihove kolege iz Srbije koji su angažovani u Banjaluci i Istočnom Sarajevu zalazili su i u teme iz demografije, istorije, ekonomije, geopolitike i sl. U uvodnim napomena predsjednik Dodik se koncentrisao na kritiku revizije Dejtonskog sporazuma i spornih pravosudnih institucija na ni vu Bosne i Hercegovine.

„Mi ćemo istrajati u zahtjevima da se ukinu sve naknadne, vanustavne, vandej-



U fokusu

tonske, vanpolitičke i vanpravne odluke OHR-a, bez obzira na to što su mnoge od njih pritiscima, ucjenama, nametanjima, smjenama i sl. formalno progurane kroz parlament Republike Srpske“ – istakao je Dodik i dodao: „Vratićemo ih u parlamentarnu proceduru i ukinuti kako bi rehabilitovani izvorni Dejtonski sporazum koji garantuje ravnopravnost RS i štiti srpski narod od neprestanih pokušaja iz Sarajeva da je Srpska i Srbi satanizuju i majorizuju“... „Nema mjesta malodušnim pričama o tome kako je to svršen čin i kako se to više ne može mijenjati jer postoji međunarodnopravna osnova da se sve što su visoki predstavnici činili protiv i mimo slova Dejtonskog sporazuma poništiti da visoki predstavnici koji su to činili pozovu na odgovornost. Mi smo angažovali vodeće inostrane advokatske kancelarije i timove pravnih eksperata koji će to na kraju izvesti na čistac pred sudovima u Strazburu, Londonu i na drugim relevantnim instancama.“ ... „I kada se radi o Sudu i Tužilaštvu BiH, mi smo dobro znali da nećemo naići na razumijevanje bošnjačkih političara, niti dobiti njihove glasove koji su potrebni da bi naši zahtjevi glatko prošli na odgovarajućim organima, ali mi smo političkim sredstvima uspjeli da te stvari otvorimo i pred međunarodnim forumima i da ih stavimo na dnevni red zajedničkih institucija

u Sarajevu. A na bošnjačkim predstavnicima, kojima je najviše stalo do održanja BiH, da sami procijene da li će Srpska biti spremna da ostane i sarađuje u zajednici u kojoj joj bilo ko bilo šta nameće. Mi smo naravno uvijek otvoreni za ravnopravan razgovor i dogovor – zaključio je predsjednik Milorad Dodik.

Politički analitičar iz Beograda i saradnik FPN u Banjaluci Đodge Vukadinović je istakao da strpljiva i neuromorna borba za trajnu, stabilnu i ravnopravnu RS predstavlja dugoročan proces na širokom frontu od politike u užem smislu, preko ekonomije i kulture, do obrazovanja, nauke, informisanja, vaspitanja i svakodnevnog života. I dodao: „Uprkos svim problemima i kontraverzama koje je neprestano prate, Republika Srpska poslije 20 godina poстоjanja predstavlja nezaobilaznu geopolitičku činjenicu na Balkanu i najveći uspjeh srpskog naroda u posljednjih devedeset godina.“ Pridružio mu se i dr Čedomir Antić, beogradski istoričar i takođe saradnik banjalučkog FPN, ocjenom da je „Republika Srpska po mnogo čemu postala uzor i braći u matici i ukazao na nedosljedan odnos među narodne za jednice prema Srbima: „U isto vrijeme, Srbija se primorava na dezintegraciju, a BiH na integraciju, od Srbije se traži regionalizacija, a u BiH – unifikacija“. Više učeš-

ika u diskusiji osvrnulo se na falsifikovanje istorije u sarajevskim i pojedinim beogradskim medijima da je RS ratna tvorevina iako je nastala prije nego što je rat i počeo, a svi su se složili da je izvorni Dejtonski sporazum realno najbolja opcija za Srpsku i Srbe.

Bio je to, nakon nedavnog susreta sa ekonomistima, drugi u planiranoj seriji razgovora u Predsjedništvu RS. Sumirajući diskusiju u kojoj je aktivno sudjelovalo više od dvije trećine pozvanih i prisutnih, predsjednik Dodik je izrazio zadovoljstvo zbog velikog odziva i spremnosti akademiske zajednice da uzme učešće u razmatranju vitalnih pitanja za Republiku Srpsku. Svi su podržali njegov prijedlog da se krug sagovornika proširi i razgovori produže 6. i 7. juna u Trebinju. Prvom, martovskom dijelu razgovora o „Politiko-loško-sociološkim aspektima aktuelne društvenopolitičke situacije u RS“ u Banjaluci prisustvovali su i Željka Cvijanović, ministar za Ekonomsku saradnju i evropske integracije u Vladi RS i Ari Livne, savjetnik predsjednika Republike Srpske.



U fokusu

Diplomatska akademija u Banjaluci



Polaznike je pozdravio predsjednik Milorad Dodik

Nedavno je u svečanoj sali Univerziteta u Banjaluci započela sa radom Diplomatska akademija koju je, u saradnji sa Kabinetom Predsjednika RS i Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade RS, inicirao i organizovao Fakultet političkih nauka. "Uočili smo društvenu potrebu da kadrovi zaposleni u političkim institucijama RS koji se bave međunarodnim odnosima ili se spremaju za diplomatsku službu steknu ogovarajuća praktična znanja i vještine i ponudili partnerski projekt" – istako je dekan Ne-

nad Kecmanović. "Na FPN već imamo jednogodišnje master studije iz međunarodnih odnosa, a u planu nam je i četverogodišnji osnovni studij, ali je ovo nešto drugo, odnosno struka a ne nauka" - dodao je prof. Kecmanović i nastavio: "Radi se o pregovaračkim tehnikama, konzularnim poslovima, protokolu, bilateralni, multilateralni i sl., pa predavači mahom nemaju akademska zvanja, nego bogato diplomatsko iskustvo, a pošto ni RS, kao ni BiH, nemaju tradiciju u ovoj oblasti mahom su angažovani stručnjaci iz Beogra-

da sa Diplomatske akademije "Koča Popović" pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, koja nam je i poslužila kao inspiracija i model ..."

Polaznike je pozdravio predsjednik RS Milorad Dodik, a zatim je govorio o svojim iskustvima iz brojnih i često dramatičnih pregovora sa predstavnicima međunarodne zajednice, inostranim državlјци ma, visokim predstavnicima u BiH, funkcionerima EU itd. Pojedine zanimljive epizode koje je Dodik po prvi put podijelio sa publikom izazvale su spontan aplauz prisutnih. "Ja



U fokusu

sam u početku svoje političke karijere u susretima sa stranicima, ovdje i u inostranstvu, morao da se snalazim bez od-

danjem, a praktična znanja i vještine, koje ćete steći na Diplomatskoj akademiji, sigurno će vam biti od velike pomoći i

zato smo i prihvatili ovu inicijativu sa našeg Fakulteta političkih nauka.” - zaključio je predsjednik RS.

Zatim se polaznicima obratila i ministarka Željka Cvijanović, koja je iznijela impresivne podatke o opremljenosti, pripremljenosti i djelovanju ministarstva koje vodi. “RS ne- ma entitetsko ministarstvo spoljnih poslova, ali kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima međunarodni identitet i spoljno-politički kapa-

citet koji je, između ostalog, otjelovljen u razvijenoj mreži predstavništava širom svijeta. Počelo je sa Predstavništvom u Beogradu, a danas RS ima predstavništva u Rusiji, Izraelu, Briselu, Austriji, SAD itd.” Zatim je Cvijanović dodala: “Bilo bi korisno da i ti kadrovi svoja praktična znanja i vještine provjere i dopune na Diplomatskoj akademiji.” Dio svoga izlaganja i ona je posvetila za-

nimljivim i duhovitim asocijacijama na vlastita iskustva u međunarodnim pregovorima.

Svečanom otvaranju Diplomatske akademije prisustvovali su i ministar za nauku prof. dr Jasmin Komić i ministarka za omladinu i sport Nada Tešanović. Poslije kraće pauze, rad Akademije je nastavljen predavanjem prof. dr Darka Tanaskovića, na temu “Diplomatija i diplome”. Kao istaknuti amabasador Jugoslavije i Srbije u Ankari i Vatikanu i honorarni profesor FPN u Banjaluci, Tanasković je angažovan kao programski koordinator čitavog projekta.

Pored stručnjaka, tj. iskusnih penzionisanih i aktivnih diplomata sa Diplomatske akademije u Beogradu i vodećih političkih ličnosti iz RS koji djeluju na odgovarajućim poslovima, pred polaznicima će nastupiti i najistaknutiji inostrani amabasadori akreditovani u BiH.

Nastava na Akademiji obuhvata oko 150 časova predavanja, koju će izvesti 25 eminentnih stručnjaka, a intenzivna obuka sa završnim ispitom koji je uslov za sticanje certifikata, biće izvedena tokom 12 nedjelja. Naredna generacija polaznika biće upisana na jesen, a postoje veliko interesovanje diplomaca i postdiplomaca sa Banjalučkog univerziteta, kao i mlađih kadrova iz privrede, političkih stranaka i sl.



Ministar Željka Cvijanović u obraćanju polaznicima

goverajuće pripreme i nije mi bilo lako. Ali moja prednost u odnosu na sagovornike bila je u tome što sam uvijek pred sobom imao jasan cilj, a to je odbrana interesa RS i što sam se rano oslobođio kompleksa da predstavljam malu zemlju i mali narod” – istakao je Dodik. “Savjetujem vam, kako biste bili uspješni u svom poslu, da uvijek nastupate sa tim istim ciljem i jednakim samopouz-

Kultura

Milivoje Unković, akademski slikar

Izložbama u Umjetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“, Galeriji „Blok“ u Beogradu, Muzeju savremenih umjetnosti RS u Banjaluci i Galeriji „Stjepan Kosača“ u Mostaru, akademski slikar Milivoj Unković označio je svoj povratak nakon bezmalo dvije decenije odsustva sa ovih prostora.

Poznat je i priznat i daleko od balkanskih zemalja, i njegovo ime se pojavljuje u biografijama drugih slikara u kojima oni s ponosom ističu

da su završili Akademiju likovne umjetnosti u klasi profesora Milivoja Unkovića.

Uspješno je izlagao u zemlji i inostranstvu, te dobio niz umjetničkih nagrada i priznanja za slikarstvo grafiku i skulpturu. Ostavio je neizbrisiv trag u regionalnoj i europskoj konceptualnoj umjetnosti, u slikarstvu i umjetnosti



skulptura, uspješno spojio modernističke i postmodernističke pravce i tako utemeljio sofisticiran, ali ipak razumljiv i pristupačan izraz. Unkovićeva djela se nalaze u mnogim muzejima, javnim i privatnim zbirkama.

Rođen je 1944. godine u Nevesinju, Akademiju likovnih umetnosti i postdiplomske studije završio je u Beogradu, bio je profesor Akademije umetnosti u Sarajevu. Od 1992. godine živio i radio kao samostalni umjetnik u Njemačkoj, da bi se 19 godina kasnije vratio i nastanio u Banjaluci.



Poslednji period vašeg života obilježile su selidbe (Beograd, Njemačka, Banjaluka). Kako se to odrazilo na likovno stvaralaštvo?

Seobe su sudbinski povezane sa srpskim nacionalnim bićem, što su masovnije, to više gube smisao tragičnog, prerastaju u epsku uzvišenost besmrtnosti.

Moje seobe počele su još u djetinjstvu, poslije Drugog

Kultura



svjetskog rata, najnovije me nisu iznenadile, one su samo proširile moj kreativni prostor i nova prijateljstva.

„Novi svjetski poredak“ sa globalističkom koncepcijom jednoumlja, građanski rat u „zemlji mržnje“ i „Evropa bez alternative“, to su iznuđene zablude za jednokratnu upotrebu u neokolonijalističkom pohodu, kulturološki izvori i ozbiljni stvaraoci su daleko od tih prostora, oni su okrenuti ka jedinom logičnom utočištu, prostoru duhovnih sloboda.

Šta je bilo sa vašim slikarskim ateljeom i da li su sačuvane slike?

Iako sam dobitnik najveće nagrade grada Sarajeva, za razvoj kulture i likovnog stvaralaštva, imao sam privilegiju da se moji tragovi postojanja u tom gradu što temeljitije zatru, atelje mi nije vraćen, uništena je sva moja imovina, čak i porodični albumi, kao i moja djela stvarana i prikupljana četverdesetak godina. Pored otkaza, koji je izvršen prvih dana rata 1992. godine, ja dijelim sudbinu 150.000 Sr-

ba. Izvršeno je najtemeljitije i njamasovnije etničko čišćenje. „Multietničko Sarajevo“, to je najveća podvala krojača naših sudsina.

Kakvo je vaše mišljenje o likovnom životu u RS. Postoje dvije likovne akademije? Da li je kvantitet dao odgovarajući kvalitet? Ima li mladih talentata?

Zabrinjavajući je sveukupni odnos prema kulturi, ona je marginalizovana, za likovne i vizuelne umjetnosti ne postoje adekvatni izлагаčki pro-

Kultura



stori, otkupi djela, nagrade, o neophodnosti novog muzeja da i ne govorim, ništa se ne planira ni u bližoj perspektivi.

Sav taj nekreativni državni vakum nadoknađuje kreativna energija darovitih autora, individualni rezultati postoje, nedostaje nacionalna svijest o značaju i ulozi kulture u savremenim uslovima. Bilo bi mudro preispitati svrshodnost postojanja dve akademije likovnih umjetnosti, tim prije, jer ni jedna ne ispunjava visoki stepen u nastavničkom kadru i tehničkim uslovima opremljenosti,

samim tim i nivo nastave nije adekvatan.

Ono u što sam sasvim ubjedjen, na nivou Republike Srpske treba osnovati Univerzitet umjetnosti i u okviru njega objediniti sve akademije, kroz takvu prirodnu formu objedinjavanja stvorili bi se uslovi bržeg razvoja i adekvatnijeg vođenja stručne nastave. Prisustvo dvije akademije na našim prostorima ostvarilo je onaj socijalni dio zbrinjavanja mladih ljudi, taj kvantitativni princip nije dao željene rezultate, u oblastima umjetničkih zanimanja ta masovnost nije poželjna, jer upravo u tim

oblastima selekcija traje čitav stvaralački vijek, ta zanimanja su privilegija darovitih, oni su nosioci svih naših kulturnih vrijednosti.

Šta ima novo u vašoj umjetničkoj radionici? Kada možemo da očekujemo nove izložbe u Banjaluci i Beogradu?

Mojim izložbama u Umjetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“, Galeriji „Blok“ u Beogradu, Muzeju savremenih umjetnosti RS u Banjaluci i Galeriji „Stjepan Kosača“ u Mostaru, ja sam na neki način označio svoj povratak iz Njemačke poslije dvadeset godina odsustva sa ovih prostora. Na ovim izložbama prezentovao sam dio sačuvanih radova koji su nastali poslednjih godina, za nove izložbe potrebni su i novi radovi, moj novi banjalučki atelje traži i nova polazišta, neku vrstu mentalne adaptacije, moja slikarska ubjedjenja u osnovi su ista ali djela moraju imati onu neophodnu metamorfozu sazrijevanja i uobličavanja ideje, čim dođem u tu fazu da ima smisla i razloga organizovati izložbu sa zadovoljstvo će se ponovo pojaviti u galerijama, do tada predstoji mi uporan i selektivan stvaralački proces.



Projekti

Projekat rekonstrukcije i revitalizacije tvrđave Kastel



Tvrđava Kastel predstavlja najstariji istorijski spomenik u Banjaluci i jednu od najstarijih građevina u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je na lijevoj obali rijeke Vrbas između mosta Patre i ušća rijeke Crkvene. U prošlosti je Kastel bio vojničko utvrđenje i štitio je kotlinu Vrbasa od neprijateljskih naleta. Tvrđava je sa svih strana opasana debelim kamenim zidovima, na kojima su podignute puškarnice i osmatračnice. Prvi počeci

razvoja naselja na mjestu današnjeg Kastela potiču još iz paleolitskog doba.

Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine br. 726/50 iz 1950. godine, Kastel je proglašen kulturno-istorijskim dobrom od izuzetnog značaja. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (Službeni Glasnik BiH 36/05) tvrđava Kastel je pro-

glašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Prostor tvrđave Kastel čini kompleksnu cjelinu same tvrđave i njenog neposrednog okruženja. Građena od kamena sa svim karakteristikama odbrambene arhitekture ravnicaških tvrđava ima karakteristične cjeline, koje je prepoznao i autorski tim prvonagrađenog rješenja na čelu sa Zoranom Popićem, direktorom preduzeća "Gradjeње" iz Istočnog Sarajeva, koji



Projekti

je zajedno sa Arhitektonskim fakultetom iz Beograda i Tehničkim fakultetom za arhitekturu iz Novog Sada, pobijedio na međunarodnom konkursu.

Ukupna površina kompleksa iznosi oko 74 000 m²: Zona izvan bedema 47 300 m² i Zona unutar bedema 26 610 m².

Idejnim projektom predviđeno je formiranje nekoliko funkcionalnih i ambijentalnih cjelina u okviru područja Kastela .

- Prostorna cjelina 1 : Hotel sa pratećim sadržajima

Orijentaciona površina zone iznosi 5300m² i obuhvata područje Artiljerijske kasarne, skloništa, bastiona 9 i dijelove dvorišta 1

- Prostorna cjelina 2 : Kulturni centar sa pratećim sadržajima

Orijentaciona površina ove zone iznosi 6845m² i obuhvata područje ljetne pozornice, centralnog logora, i dijelova istočnog bedema sa bastionom 2 i bastionom 3, mali arsenal, kule 3 i 4 i trafo stanicu.

- Prostorna cjelina 3: Uslužni centar

Orijentaciona površina ove zone iznosi 1820 m² i obuhvata područje centralnog arsenala i bastiona 7 (južni arsenal)

- Prostorna cjelina 4 : Turističko informativni centar

Orijentaciona površina pripadajuće parcele iznosi 5630m² i obuhvata područje dijela zapadnog bedema sa bastionom 1 , kulu 1 i 2 , bastion 6 i dijelove dvorišta tvrđave .

- Prostorna cjelina 5a i 5b : Gradski trg i javna garaža sa pratećim prostorima

Orijentaciona površina ove zone iznosi 17 500m² i obuhvata prostor izvan bedema, zonu između zapadnog i sjevernog ulaza u tvrđavu i ulice Kolokotronisa.

- Prostorna cjelina 6: Sportsko rekreativni centar

Orijentaciona površina ove zone iznosi 9050 m² i obuhvata dio prostora izvan bedema sa sjeverne strane, dio sjevernog bedema sa bastionom 4 i bastionom 5 .

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

- raspoloživi resursi: nacionalni spomenik tvrđava „Kastel“
- vrsta projekta: rekonstrukcija i revitalizacija tvrđave „Kastel“ u skladu sa kulturno-istorijskim vrijednostima tvrđave i grada
- prema idejnom projektu revitalizacija je podijeljena u 10 prostornih cjelina: 1 – Hotel sa pratećim sadržajima, 2 – Kulturni centar –Ljetna pozornica, 3 – Uslužni centar, 4 – Turističko – informativni centar, 5a – Gradski trg, 5b– Javna garaža i prateći orostor, 6 – Sportsko-rekreativni centar, 7 – Gradski vrt, 8 –Priobalje, 9 – Muzej
- status projekta: idejni projekat, predstudija ekonomске opravdanosti i tehnička dokumentacija za prvu cjelinu (garni hotel), u toku izrade projekta za izvođenje remodelacije i revitalizacije(koncesija/privatno-javno partnerstvo)
- vrijednost investicije: od 6 do 7 miliona po cjelini (deset cjelina), tj. od 60 do 70 miliona KM za kompletan kompleks (za prvu cjelinu 8.900.557,81 KM)
- lokacija: tvrđava „Kastel“



Projekti



CILJEVI PROJEKTA

Kroz rekonstrukciju i revitalizaciju tvrđave Kastel ojačće se turistička ponuda i kulturno zabavni sadržaji u gradu Banjaluka, te povećati zaposlenost. Regionalni karakter projekta omogućiće privredni rast i razvoj u regiji i ostvariti efekte na poboljšanje životnog standarda stanovništva. Budućim investitorima, privatnim partnerima i koncesionarima biće omogućeno ostvarivanje povrata od ulaganja u projekat kao i ostvarivanje profita u budućem periodu.

- Prostorna cjelina 7 : Gradski vrt

Orijentaciona površina ove zone iznosi 4900m² i obuhvata područje od istočnog bedema do rječice Crkvene

- Prostorna cjelina 8: Priobalje

Orijentaciona površina ove zone iznosi 9480 m² i obuhvata područje između južnog bedema i korita reke Vrbas .

- Prostorna celina 9 : Istorijски музеј – едукативни центар са пратећим садржајима

Orijentaciona površina pripadajuće parcele iznosi 10700m² i obuhvata dio južnog bedema sa bastionom, kulom 5 i kulom 6 , kamenu zgradu i dio dvorišta tvrđave.



Predstavljamo

Klaonica PPS DOO Poveljič - Srbac



Klaonica PPS d.o.o. Poveljič – Srbac, članica grupacije "Perutnina" Ptuj bavi se proizvodnjom i preradom pilećeg mesa. Za potrebe proizvodnje sklopila je kooperativne ugovore o poslovnoj saradnji sa šezdesetak firmi. Ostatak brojlera za proizvodnju kupuje od organizatora proizvodnje iz bliže okoline. Svoje proizvode plasirama na tržište Republike Srpske i Federacije BiH. Članicu grupacije "Perutninu" Ptuj B snabdjeva kvalitetnom

sirovinom, koja se dalje prerađuje u najkvalitetnije salame i viršle.

Klaonica PPS d.o.o Poveljič – Srbac počela je sa radom 2006. godine sa 64 zaposlena radnika i te godine je ostvarena proizvodnja od 401.544 komada brojlera. Naredne, 2007. godine, proizvodnja je povećana na 2.362.909 komada brojlera. Zbog malog kapaciteta linije za klanje izvršena je rekonstrukcija, te je kapacitet povećan na 4.000 kom/h.

U 2008. godini proizvodnja je povećana na 4.847.852 komada brojlera, u 2009. godini na 5.995.520, u 2010. godini na 7.190.943 i u 2011. godini na 7.206.743 komada brojlera. U 2007 godini proizvedeno je 2.586,23 t, u 2008 god. 5.803,29 t, u 2009 god. 8.610 t, u 2010 god. 10.937,16t mesa i u 2011 godini 11.675,63 t pilećeg mesa, koje plasiramo na tržištu Bosne i Hercegovine. Trenutno je zaposleno 230 radnika.



Predstavljamo

Rastom proizvodnje pojavio se problem pakovanja, hlađenja, skladištenja i ekspeditovanja robe. Stoga se pristupilo izgradnji novog skladišnog prostora sa komorom za duboko zamrzavanje i komorama za skladištenje, kao i ekspeditom. Paralelno sa proširenjem prostora, koje je završeno u septembru 2010. godine, izvršeno je i povećanje kapaciteta hlađenja.

Započeta je izgradnja kompleksa od šest farmi opremljenih najsvremenijom opremom, za šta su odobrena kreditna sredstva. Ove godine proizvodni kapaciteti će biti povećani za 180.000 komada brojlera po turnusu.

Planiramo nastaviti trend rasta i razvoja u ovoj i narednim godinama.

Prisustvo u Srbiji i izvan Republike Srpske

Otvorena prodaja mesa na teritoriji Srbije i u inostranstvu :

- 2007 – 203.798,51 kg – Srbija i Crna Gora
- 2008 – 170.145,49 kg - Srbija i Crna Gora
- 2009 – 21.334 kg – Crna Gora
- 2010 – 17.408,81 kg - Crna Gora , 78.724,91 kg - Njemačka i 81.649,45 kg - Slovenija
- 2011 – 61.106,27 kg - Makedonija i 224.480,15 kg pilećih nogica – Kipar

Glavni problemi u proizvodnji i plasmanu

Problemi u životu toviču se uglavnom proizvodnih rezultata pri izrazito nepovoljnim vremenskim uslovima, odnosno kod izrazito niskih ili izrazito visokih temperatura. Osnovni razlog je relativno loša opremljenost objekata u kojima se brojleri intenzivno tove. Farme u 80 odsto slučajeva nisu opremljene sistemima za hlađenje u ekstremno visokim temperaturama. Drugi razlog je neizolovanost objekata, što kod izrazito niskih, a i visokih temperatura ne stvara uslove za postizanje vrhunskih normativom predviđenih proizvodnih rezultata.

Što se tiče problema u proizvodnji, ključni problemi su vezani za nestanke električne energije i variranje napona, što izaziva zastoje u proizvodnji i kvarove na mašinama.

Veliki problem je depo-novanje otpadnih materijala organskog i neorganskog, što prvenstveno nije adekvatno riješeno na nivou države.

Najvažniji rezultati poslovanja

Proizvodi od mesa peradi, svježeg ili mariniranog mesa, proizvedeni u preduzeću vrlo su ukusna i zdrava prehrana najvišeg kvaliteta. U proizvodnji se poštuju najviši evropski standardi za zdravstveno i ekološki sigurne proizvode. Naša razvojna vizija se temelji na tri ishodišta: kvalitetu, sigurnosti i dosljednosti.

Nagrade i priznanja

Na sajmu ZEPS 2008. godine Klaonica PP S d.o.o. osvojila je srebrnu ružu za proizvod domaće pile.

Privredna komora Republike Srpske na manifestaciji za izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2009. godinu dodijelila je preduzeću Klaonica PP S d.o.o. Poveljč – Srbac nagradu kao drugoplasiranim u kategoriji srednjih privrednih društava.

Klaonica PP S d.o.o. posjeduje HALAL i HACCP certifikat.

Program daljeg razvoja

Što se tiče žive proizvodnje, planira se:

- modernizacija postojećih objekata koji su u funkciji;
- dalje preuzimanje objekata koji trenutno ne rade za naše potrebe;
- završetak vlastitih tovnih kapaciteta, koji će biti najmoderniji proizvodni pogon iz ove oblasti i pri tome omogućiti povećanje kapaciteta za samu klaonicu.

Mogućnost investicija

Što se tiče mogućnosti investicija u živoj proizvodnji, prostor je gotovo neograničen za širenje. Potrebe za modernim tovним kapacitetima su konstantne jer preduzeće ima plan povećanja količina iz godine u godinu.



Opštine RS


Prnjavor

Opština Prnjavor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i prostire između planina Motajice na sjeveru i Ljubića na jugu. Na plodnim ravnicama rijeka Ukraine i Vijake sa prosječnom nadmorskog visinom 160-220 m, prostor opštine Prnjavor graniči sa opštinama Srbac, Derventa, Dobojski Teslić, Čelinac i Laktaši. Opština Prnjavor po svom geografskom položaju pripa-

Čelinac - Prnjavor - Srbac (R-474) i južnim dijelom opštine željeznički putni pravac Dobojski - Banjaluka. Prostor opštine Prnjavor zahvata površinu od 631 kvadratni kilometar na kojem živi oko 50.000 stanovnika u 14.000 domaćinstava. Opština obuhvata 63 naseljena mjesta odnosno 33 mjesne zajednice i gradsko područje. Većina stanovništva opštine Prnjavor živi u seoskom po-



iz 1991. godine brojala 46.894 stanovnika. Od ukupnog broja, njih 33.575 izjasnilo se kao Srbi, 1.737 kao Hrvati, 7.153 kao Muslimani, 1.718 kao Jugosloveni i 2.711 kao "ostali". Pripadnici nacionalnih manjina izjašnjavali su se kao Jugosloveni i "ostali". U prijeratnom periodu najbrojniji su bili Ukrajinci, zatim Italijani, Česi, Poljaci, te manji broj Roma, Nijemaca, Slovaka, Albanci, Mađara, Rusa i Rumuna. Prema nezvaničnim podacima, Prnjavor danas broji oko 50.000 stanovnika. U opštini Prnjavor zastupljena su sva tri konstitutivna naroda - većinsko stanovništvo čine Srbi, zatim Muslimani i Hrvati. Od predstavnika nacionalnih manjina najbrojniji su Ukrajinci, Italijani, Česi, zatim Poljaci, Romi, Mađari, Nijemci, Rusi, Slovaci. Bitno je napomenuti da se struktura i broj pripadnika iz reda nacionalnih manjina nisu puno promjenila u odnosu na prijeratnih period tj. da nije bilo masovnih migracija uslovljenih ratnim dešavanjima (samo pojedinačni slučajevi) i da su nacionalne manjine dijelile istu sudbinu sa većinskim srpskim stanovništvom, te da je posledica ne-



da prostoru Banjalučke regije. Važna karakteristika je da se opština Prnjavor nalazi na krajnjem istoku prostora Banjalučke regije, te da kroz nju prolaze magistralni put Banjaluka - Prnjavor - Derventa (M-16), regionalni putni pravac

dručju, dok na području grada prema procjenama živi oko 10.000 stanovnika.

Stanovništvo

Opština Prnjavor je zadnjim popisom stanovništva



Opštine RS



Centar Prnjavora

stajanja pojedinih nacionalnih skupina asimilacija (miješani brakovi - pojedine nacionalne skupine bile su premale da bi mogli održati čistu nacionalnu strukturu).

Nacionalne manjine

Krajem 19. vijeka, prostor opštine Prnjavor tada rijetko naseljen, nastanjuje stanovništvo iz Istočne i Centralne Evrope. Posredstvom masovnih migracija, a zahvaljujući politici Austro-Ugarske, opština Prnjavor poprima fizionomiju multietničkog prostora. Prema nekim podacima, krajem 20. vijeka na po-

dručju opštine Prnjavor bilo je nastanjeno oko 20 različitih etničkih grupa, te je Prnjavor s pravom bio prozvan „Mala Evropa“ ili „Evropa u malome“. Prvi doseljavaju Italijani, 1881. godine i naseljavaju opštinsko selo Štivor. U jesen 1894. godine u Maćino brdo stižu Česi i prema nekim vjerojanjima donose krompir u Bosnu i Hercegovinu. Područje bivšeg prnjavorskog sreza 1892. godine nastanjuju Poljaci. Po završetku Drugog svjetskog rata Vlada Poljske je pozvala Poljake koji su migrirali iz zemlje da se vrate. Napuštajući tada, prostor opštine Prnjavor govorili su: „Mi smo

ljudi sa dva srca, jedno nam je u Poljskoj, a drugo u raspjevanoj Bosni“. Prve njemačke porodice prostor opštine Prnjavor naselile su 1888. godine, a deset godina kasnije ove prostore počeli su naseljavati Ukrajinci. Naseljavanje Mađara trajalo je od 1900. do 1910. godine. U manjem broju područje opštine naseljeno je Slovacima, Bugarima, Rumunima i pripadnicima drugih naroda. Dolazili su u konjskim zaprgama donoseći sa sobom različitu etnologiju i etnografiju i ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja, navika i kulture. Zajednički život na ovim prostorima, počesto obi-



Opštine RS



Manastir Stuplje

lježen i burnim događanjima, stvorio je ambijent uvažavanja i tolerancije, koji je već dečnjama karakteristika Prnjavora. Zato s ponosom i danas nosimo nadimak "Mala Evropa".

Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor osnovan je u februaru mjesecu 2009. godine, kao dobrovoljno i otvoreno vanstranačko udruženje građana u koje se udružuju pripadnici nacionalnih manjina radi ostvarivanja svojih prava, te čuvanja identiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere.

U Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor udruženi su: Ukrajinsko-kulturno

prosvjetno društvo „Taras Ševčenko“, Udruženje građana „Udružene porodice Štivor“, Udruženje Čeha „Češka beseda“ i Udruženje Poljaka.

Turizam

Turistički gledano opština Prnjavor raspolaže bogatim turističkim potencijalom. Priroda je ovom području podarila raznolike prirodne komplekse, a kroz vijekove narod je stvarao kulturno-istorijske motive. Danas na području opštine Prnjavor možemo izdvojiti više turističkih lokaliteta, a jedan od najkompleksnijih je svakako Banjsko-rekreativni centar "Banja Kulaši". Udaljena 14 kilometara od centra

grada, kao lječilište poznata je još iz doba Austro-Ugarske. Stoljetna tradicija Banje "Kulaši" zasniva se na izvorima izrazito ljekovite termomineralne vode. Voda je bakteriološki potpuno sterilna, a posebne karakteristike su visoka alkalnost sa niskom mineralizacijom. Glavne indikacije su: bolest bubrega i mokraćnih puteva, bolest organa za varenje, povišeni krvni pritisak, dijabetes i holesterol, posljedice tjelesnih povreda, a dokazano je i djelovanje na kožne bolesti naročito psorijazu. Značajno je spomenuti da na prostoru Evrope postoje samo tri izvora vode sa ovakvim karakteristikama što je svrstava u svjetske raritete.



Opštine RS



Palačkovci

Šumski kompleks je oduvijek predstavljao neprocjenjivo bogatstvo i veliki turistički potencijal opštine Prnjavor. Lovišta na Motajici, Čavki i Ljubiću, ponovo su postali meta lovaca iz Njemačke, Austrije i posebno Italije. Prostor opštine Prnjavor je u prošlosti bio poznat po čestoj organizaciji lovačkih i ribolovačkih seminara, takmičenja i druženja.

O kulturno-istorijskom nasleđu opštine Prnjavor svjedoče arhitektonski turistički motivi, koji svojom vrijednošću upotpunjuju turističku ponudu. Crkva brvnara u Palačkovcima, izgrađena je 1843. godine. Ovaj svojevrstan

spomenik kulture posvećen apostolima Petru i Pavlu, u potpunosti je izgrađen od hrvastovog drveta. U to vrijeme, da bi se sagradila pravoslavna bogomolja po dozvoli koja je plaćena zlatom, moralo se ići čak do Carigrada. Na osnovu dokumenata koji su dobijeni u tadašnjoj turskoj prijestonici, površina crkve nije mogla biti veća od površine koju može pokriti jedna volovska koža. Dovitljivošću majstora, koža je isječena na uske trake čijim se pletenjem dobila znatno veća površina, te izradom krova sa širokim strehama, pod koje je za vrijeme bogosluženja moglo stati dva puta više vjernika nego u unutrašnji prostor, hram

je dobio svoju potpunu funkcionalnost. Zbog svoje graditeljske i estetske vrijednosti, u vrijeme stare Jugoslavije proglašena je spomenikom nulte kategorije i stavljena pod zaštitu države.

Jedan od izuzetno vrijednih kulturno-istorijskih spomenika Manastirske Stuplje nalaze se na razmeđu prnjavorške i čelinačke opštine uz rijeku Manastirku. Po predanjima na mjestu današnjeg manastira bilo je mnogo stupa za nabijanje konoplje, pa je tu preko noći osvanio manastir. Manastir je bio posvećen Svetom Arhangelu Mihailu, pa se predio iznad njega zvao i danas zove Mihailovac. Pret-



Opštine RS



Crkva "Brvnara" u Palčkovicima

postavlja se da je Manastir Stuplje izgrađen u XIII vijeku kada i Manastir Liplje (1249. godine), zbog toga su u knjigama uvijek zajedno pominjani kao dva blizanca i stradalnici od paljevina za vrijeme turske vladavine. Temelji Manastira Stuplje pronađeni su tek sredinom 1994 .godine od kada traje i obnova ovog srednjovjekovnog manastira.

Opštini Prnjavor pripada još jedno bogatstvo, čija se vrijednost ne može procijeniti. Riječ je o lipicanerskoj er-

geli Vučijak, najstarijem preduzeću na području opštine osnovanom aprila 1946. godine. Ime je dobilo po obližnjem uzvišenju Vučijak i predstavlja ogrank slovenačke ergele u Lipicama. Danas u njoj egzistira pedesetak grla lipicanera, uz posebnost postojanja više rasplodnih linija i rodova, što garantuje veliki genetski potencijal ove prestižne rase konja.

Podzemne vode na prnjavorškoj opštini su afirmisane od davnina, dok površinskim

tek predstoji valorizacija. Dobru osnovu za razvoj ribolova čine rijeka Ukrina i jezero Drenova. Bogatstvo ribljeg fonda, obale rijeke Ukrine okružene zelenilom, te stari mlinovi čine je posebno privlačnom za sve ljubitelje prirode. Značajno je napomenuti da rijeka Ukrina jedina na prostoru BiH ima fenomen "cvjetanja vode". Naime, jednom godište (sredinom avgusta) iz larvi sa dna riječnog korita, samo jednu noć na pojednom dijelu rijeke izlazi na



Opštine RS



Mr Darko Tomaš, načelnik

milione leptira koji žive samo nekoliko časova, završavajući svoj reproduksijski ciklus i kratki život. Vodeni cvijet, kako ga ribolovci nazivaju, jedan je od najboljih i najcjenjenijih mamaca za lov soma, tako da se u avgustu na obalama rijeke okuplja na desetine ribolovaca iz Srbije, koji cvijet koriste za lov soma na Dunavu.

Zbog izuzetnih pretpostavki za ribolov, čiste vode i očuvane prirode jezero Drenova je prije tri godine proglašeno ribolovnim revirom. Otvaranje ribolovne sezone na jezeru Drenova, održava se svake godine, prve nedjelje

ko-geografski položaj i bogat turistički potencijal opštine Prnjavor u budućnosti mogu afirmisati kao prepoznatljivu turističku destinaciju.

Sport

Sportske aktivnosti zauzimaju značajno mjesto u društvenom životu Prnjavorčana i uspjesi klubova i sportista doprinijeli su da se za Prnjavor čuje i u međunarodnim okvirima. Sport je veoma popularan i među mladima i veliki broj njih trenira u nekom od prnjavorских klubova, ali je i veliki broj rekreativaca

u junu. Tog dana organizuje se i takmičenje prnjavorских ribolovaca u ribolovu na plovak, a otvaranje sezone na obalama jezera okupi preko hiljadu ribolovaca i ljudi u prirode. Povodom krsne slave opštine 20. avgusta na rijeci Ukrini organizuje se Kup u lovu u dicom na plovak i takmičenje u pripremanju ribljeg pariškoga.

P o v o -

ljan turistič-

koj samostalno upražnjavaju sportske aktivnosti. Na području opštine je registrovano nekoliko sportskih organizacija koje se mogu pohvaliti višedecenijskom tradicijom, organizovanošću i zavidnim rezultatima. Kao nosioci sportskih aktivnosti mogu se izdvojiti klubovi koji su članovi Sportskog saveza opštine Prnjavor, Fudbalski klub „Ljubić“ i ostali klubovi koji su članovi granskih sportskih saveza (udruženja) na nivou Republike Srpske ili BiH. Sportski savez opštine Prnjavor okuplja klubove iz različitih grana sporta i najmasovnija je sportska organizacija na području opštine. Sportski savez opštine Prnjavor svoje korijene vuče iz saveza koji je osnovan 1990. godine a postojeći savez je svoj rad aktivirao nakon ratnih dešavanja na području BiH, tačnije 16.06.1999. godine.

INFRASTRUKTURA

Putna infrastruktura

Prnjavor se nalazi na relativno važnom strateškom pravcu koji povezuje zapadni dio Republike Srpske sa njegovim sjeveroistočnim dijelom.

Kroz područje opštine prolazi magistralni put M 16 Banja Luka - Derventa. Najveći značaj ima putni pravac koji Prnjavor preko Klašnica povezuje sa aerodromom u Mahovljanim, a preko Gradiške i Okučana sa autoputom Beograd - Zagreb.

Kroz područje opštine Prnjavor, južnim dijelom uz



Opštine RS



Jezero Drenova

rijeku Ukrinu, prolazi željeznička pruga Banja Luka - Doboj. Pruga prolazi kroz naselje Kulaši koje je od centra grada udaljeno 14 kilometara.

Od aerodroma Mahovljani Prnjavor je udaljen 40-tak kilometara a povezan je putnim pravcem preko Klašnica.

Telekomunikacije

U većini mjesnih zajednica na području opštine Prnjavor postoji fiksni telefonski priključci.

Kad je u pitanju mobilna telefonija, na području opštine

ne postoji 9 baznih stanica a kvalitet signala je dobar.

U zadnjih godinu dana, povećan je broj korisnika interneta na području opštine a bežični internet je dostupan na području cijelog grada. Postoji mogućnost konekcije: TEOL, ADSL, ISDN, Dial UP i Wireless.

Komunalna infrastruktura

Gradnjom Akumulacionog jezera Drenova 1976. godine, djelimično je riješeno pitanje vodosnabdijevanja opštine. U toku je realizacija Projekta vodosnabdijevanja 6

mjesnih zajednica i grada sa izvorišta Povelič za šta je opština do sada izdvojila preko 3,8 mil.KM.

Neophodna su ulaganja u kanalizacionu ifrastrukturu. Sredstva potrebna za rješavanje kanalizacione infrastrukture i završetak Projekta vodosnabdijevanja sa izvorišta „Povelič“ opština nije u mogućnosti u potpunosti obezbijediti iz budžeta opštine, pa je te projekte kandidovala za finansiranje iz Razvojnog programa Republike Srpske 2007 - 2010.godina.

Opština Prnjavor je jedan od osnivača regionalne



Opštine RS



Rijeka Ukrina

deponije DEPOT koja se nalazi u Ramićima kod Banja Luke, udaljena od Prnjavora 50-tak kilometara.

PRIVREDA

Društveno – ekonomski razvoj opštine Prnjavor bio je dosta neravnomjeran i posljednjih pedeset godina usmjeren na razvoj grada i naselja Prnjavor kao glavnog opštinskog prostora, u kome su locirani svi privredni kapaciteti. Privredno preduzetništvo u opštini Prnjavor ima dugu tradiciju i njegova uloga uveliko je dovela do činjenice, da je opština Prnjavor od nerazvijene

jene opštine postala jedna od razvijenih opština u BiH. Na području opštine Prnjavor je zaposleno 6.636 lica, a važna karakteristika za opštinu Prnjavor je brojno zapošljavanje radnika van granica Republike Srpske. Privrednih subjekata na području opštine Prnjavor ima ukupno 1.137, od čega 74 subjekta čine državna preduzeća, 42 subjekta čine akcionarska društva, privatnih preduzeća ima 392, dok samostalnih zanatskih radnji na području opštine Prnjavor posluje ukupno 929 (podaci za 31.10.2009. godine, izvor evdencija Fonda PIO)

Prirodni resursi i ekonomski potencijali

Opština Prnjavor pripada cjelini Panonskog oboda sa karakterističnim brežuljkasto-tercijarnim zemljištem koje pruža veoma povoljne uslove za razvoj poljoprivrede. Od ukupne površine opštine, na obradivo zemljište otpada oko 68 %, na šumsko bogatstvo otpada oko 28% a ostatak je izgrađeno zemljište i vode. Obradivo poljoprivredno zemljište je površine 38264,60 ha od čega je 35803,80 ha u vlasništvu fizičkih lica a 2460,80 ha u državnom vlasništvu.



Opštine RS



Prnjavor - drvored

Ukupna površina pod šumom je 17339,20 ha od čega je 16844,40 ha u privatnom vlasništvu a 454,80 ha je državno vlasništvo.

Osnovu podzemne hidrografске mreže ovog prostora čine termomineralni izvori na kojima je izgrađen Banjsko-rekreativni centar „Banja Kulaši“. Karakteristike ove banje (temperatura vode 29 stepeni, mineralizacija 168 mg/l i alkalnost 11,75) smatraju se vrlo rijetkom pojавom u Evropi i svijetu.

Na području opštine postoji kamenolom u kome se vrši proizvodnja agregata od krečnjaka.

Kao turističke atrakcije Prnjavora neizostavno treba spomenuti Banju Kulaši, koja ima stogodišnju tradiciju. Voda u banji je bakteriološki potpuno sterilna, a posebne karakteristike su da je visoko alkalna (Ph 11,75) i sa niskom mineralizacijom (168 mg/l). U svijetu postoji samo sedam ovakvih izvora. Pored Banje protiče rijeka Ukrina pogodna za kupanje i sportski ribolov, okružena bogatim lovištima visoke i niske divljači. Ljubitelji konja i konjičkog sporta mogu da posete Lipicanersku ergelu „Vučijak“, koja se nalazi u blizini Banje Kulaši, na putu prema Prnjavoru. Ergela

je ustanovljena 1946. godine i trenutno raspolaže sa 90 grla lipicanera, uz posebnost postojanja više rasplodnih linija i rodova, što garantuje veliki genetski potencijal ove prestižne rase konja. Veliki ribnjaci na Ukrinskom lugu. Jezero „Drenova“, udaljeno svega 6 km od grada, pruža razne mogućnosti rekreacije kao što su kupanje, ribolov, kampovanje i druge sportsko-rekreativne mogućnosti.

Potencijalno iskoristivi resursi

Geološka istraživanja su pokazala da na području op-

Opštine RS



Stevića mlin na Ukrini

štine postoji nalazište bakra i njegovih pratioca koje se prostire na površini od 32 km². Takođe, istražena su nalazišta TUF-a (eruptivna stijena) čija primjena je višestruka u hemijskoj industriji.

Izvorište vode Povelič bi se moglo iskoristiti i u komercijalne svrhe jer se planira flaširanje vode koja je, kako su analize pokazale, izuzetnog kvaliteta. Realizacija Projekta vodosnabdijevanja 6 mjesnih zajednica i grada sa izvorišta Povelič je u toku.

Opština Prnjavor je kod Turističke organizacije Republike Srpske kandidovala Projekat „Naselje bungalova - Mala Evropa“ kojim je predviđeno

postavljanje 20 bungalova u sklopu Sportsko-rekreacionog centra „Borik“ koji se nalazi dva kilometra od centra grada. U sklopu Sportsko - rekreativnog centra „Borik“ je Lovački dom sa smještajnim kapacitetima i restoranom. Kao savršen spoj eko područja i rekreativnog centra, ovo područje se može valorizovati kao od ključnih turističkih mjesta sa smještajnim kapacitetima kada su u pitanju grupni dolasci turista sa naglaskom na lovni, ribolovni, rekreativni i sportski turizam te izletnike i škole u prirodi. Realizacija ovog projekta će dovesti do objedinjavanja cjelokupne turističke ponude koju nudi opština

Prnjavor (banjski turizam, sportsko-rekreativni, lovni i ribolovni turizam, izletnički turizam, škole u prirodi, etno turizam, škole jahanja kao i razne vidove eko turizma).



PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

**Bulevar despota Stefana 4/IV
Beograd, Srbija**

Tel: 00 381 11 324 6633

Faks: 00 381 11 323 8633

E-mail: predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs